


You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies ©

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za





basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEME LA GAE (HL)

LEPHEPHE LA PELE (P1)

DIBATSELA 2012

MEMORANTAMO

MEPUTSO: 70

Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 5.

2

NSC - Memorantamo

	.O YA A: ŠO YA 1	TEKATLHAOLOGANYO EDUCATION	4810	
1.1 1	1.1.1	B/Ditrekere. 2012 -11- 14		(1)
	1.1.2	Kgabaganya.	技术	(1)
	1.1.3	Go hlola dikotsi mebileng.	PUBLIC EXAMINATIONS	
	1.1.4	Gore ba se otlele ba nwele/Basepelakadinao ba apare o go taga/Go be le lerato le tlhomphano ge go sepelwa di hlompha melao ya tsela. (tše pedi tša tše)	diaparo tša tseleng/Go	(2)
	1.1.5	Go eletšwa badiriši ba ditsela gore ba latele melao ya tse	la.	(2)
	1.1.6	Merwalo ya go feta tekanyo/Go hloka mangwalo a bootledi/Lenyatšo/Diphoofolo ditseleng/tirišo ya selefone/ tlhago. (karabo ya maleba e tla amogelwa)	maleba a Dikotsi tša	(2)
	1.1.7	Tshwantšhanyo: Mošomo wa sona ke go bapetša dith dipeolwane.	uthuthu le	(2)
	1.1.8	 Ke dipšhešamare tša madirwakaboomo – ditiraga nyamiša tšeo motho a di hlotšego ka maikemišetšo. A tswalelwa ka lediga la mongangapane – malapa a fe 		(4)
	1.1.9	Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapana. (dintlha t Mohl. Go ba tšeela mangwalo a bootledi/Go ba tswalelela ntlwanaswiswi semetseng/Thutotsošološo ya baotledi.	tše tharo)	(3)
1.2	1.2.1	A ka hlagelwa ke kotsi a gobala/A ka hlokofala/A hlolela k bangwe ba tsela kotsi/dikotsi/kgolego/tshenyegelo. (Tše pedi fela)	padiriši ba	(2)
	1.2.2	Gantši dikotsi di hlolwa ke baotledi ba go hlokomologa tsela go swana le bao go bolelwago ka bona mo temar mo go 1.1.	melao ya 1eng ya 3	(2)
	1.2.3	Go hlapetša ka tshwanelo/ Mo go nago le tlhaelelo ya b ba ditsela, mmušo o ba oketše/Mmušo o tiiše letsogo kg le bao ba tshelago melao ya bootledi.	ahlapetši ahlanong	(2)
	1.2.4	Go fa bagobadi thušo ya maleba/taetšo ya kotsi.		(2)
	1.2.5	Dikarabo di tla fapana. Mohl. Manyami – bošaedi le go se hlokomele ga ba bangwe go ka hlola mahu.	otledi ba	(3) [30]

Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe



30


KAROLO YA B: KAKARETŠO

POTŠIŠO YA 2

Mehlala ya dikarabo:

y a amaran

Dintlha



	DITSOPOLWA	T	DINTLHA
1		 	
1	'Ge o na le mmele wo montši amogela	1	Ge o na le mmele wo montši o
-	seo gore o tie o kgone go phela le go	}	amogele o tla phela le batho ka
-	phedišana le batho ba bangwe ntle ga		khutšo/lethabo.
	go lwa le bona.'	1	
2	'Hlokomela mmele wa gago ka go hlapa	2	Batho ba a kgahlega ge o itshwara
	le go apara diaparo tše kaone tša go go		gabotse.
	swanela gore batho ge ba go lebelela	j	
	ba kgahlege.'	l	
3	'O tla bona o tla ipshina ka bophelo.'	3	Bophelo bo tla ba bonolo go wena.
4	'Itswalanye le batho gore ba tie ba	4	Batho ba tla go amogela.
	kgone go go amogela.'		9
5	"Phela le bona ka lerato le tlhompho, o	5	Batho ba tla go hlompha le go go
	tla bona ba tla go rata le go go		rata.
	hlompha."		
6	'O tla ipshina ka bophelo ka gobane o	6	O tla phela o iketlile le ba geno.
l	tla ba o phela le magageno ka khutšo.'		an process of meaning to but gone.
7	'Ge o ka dira ka bokgoni mongmošomo	7	Mongmošomo o tla go rata ge o
	o tla go rata le go go hlompha.'		dira mošomo ka botshepegi.
8	'O tla bona o tla atlega wa ba wa	8	O tla atlega bophelong.
	phološa lapa leno.'		- " anoga populoiong.

Temana

Ge o na le mmele wo montši o **amogele** o tla phela le batho ka khutšo. Batho ba a **kgahlega** ge o swara le go **hlokomela** mmele wa gago. Bophelo bo tla ba **bonolo** go wena. Batho ba tla go **amogela**. Batho ba tla go **hlompha** le go go rata. O tla phela o **iketlile** le ba geno. Mongmošomo o tla go **rata** ge lo dira mošomo ka botshepegi. O tla **atlega** bophelong.

Mokgwa wa go swaya:

D = Dintlha, P = Polelo, M = Mantšu

D: Dintlha tše šupa (7) tše tšweleditšwego – meputso ye šupa (7)

P: Tšhomišo ya polelo ya maleba – meputso ye mebedi (2)

M: Palo ya mantšu go ya ka taelo - Moputso o tee (1)

PALOMOKA YA KAROLO YA B:

10

Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe

noon DN



KAROLO C: THUTAPOLELO LE TŠHOMIŠOPOLELO


POTŠIŠO YA 3

3.1	D/Batho ka moka		(1)
3.2	Setšweletšwa (Selefoune)/fonte ya go fapana/tirišo ya leswao/tšhomišo maatla a polelo/kotofatšo ya mantšu. (tše pedi tša tše)	ya	(2)
3.3	'Bolela o ipolelele', e šupa gore motho ge a bolela ka selefoune o a ipolele ga a romeletše yo mongwe.	ela	(2)
3.4	Ka ponyo ya leihlo.		(1)
3.5	Go gatelela kganetšo ya go ba wa maloba/sekgale.		(2)
3.6	Dikarabo di tla fapana: Mohl. Aowa, go na le kgonagalo ya gore molaetša o fetošwe. Ee, ge moromiwa a tshepagala molaetša o tla fihla o feleletše.		(2) [10]
POTŠI	ŠO YA 4		r i O J
4.1	A/Ya mehleng		(1)
4.2	Banna Sanna		(1)
4.3	Banna Toka e a phethagatšwa/Mogononelwa o a swarwa.		(2)
4.4	Moaparo/Yunifomo/Dihaka/Sethunya.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(2)
4.5	Lekopanyi le kopanya mafoko/mafoko/dikgopolo tše pedi.	(취) (1)
4.6	Leswao la makalo le laetša kgatelelo ya kgopolo/Tlhokomelo/Pefelo-		(1)
4.7	Maikutlo ke a lethabo: O thabetše go bona katlego mošomong wa gagw Maikutlo a go hloka kgahlego: Ga a kgahlwe ke ditiro tša bosenyi.	e/	(2) [10]
POTŠIŠ	SO YA 5		
5.1	Lediri - ruta		(1)
5.2	Batho ba bagolo – sebopego		(2)
5.3	E be e na le – e na le		(2)
5.4	se rutegilego/a ithutago – moselana wa - go mafelelong a lediri		(2)
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe		etla	M

5.5	Mahlodi o rile/boletše gore o kgona go bala le go ngwala.	(1)
5.6	Gona – go na Lephephelatlhahlobo – lephephe la tlhahlobo	
	hee,/hee!	(2)

[10]

PALOMOKA YA KAROLO YA C: 30 PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 70



MJ MAM RM